

1.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O KORIŠĆENJU FIZIČKE INFRASTRUKTURE ZA
POSTAVLJANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA VELIKIH BRZINA**

Proglašavam **Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1380/2

Podgorica, 31. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

Z A K O N
**O KORIŠĆENJU FIZIČKE INFRASTRUKTURE ZA POSTAVLJANJE ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIONIH MREŽA VELIKIH BRZINA**

Predmet

Član 1

Ovim zakonom propisuje se način korišćenja fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, zajedničko korišćenje i koordinirana izgradnja fizičke infrastrukture radi smanjenja troškova, kao i druga pitanja od značaja za korišćenje fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

Elektronska komunikaciona mreža velikih brzina

Član 2

Elektronska komunikaciona mreža velikih brzina, u smislu ovog zakona, je mreža koja omogućava pružanje usluga širokopojasnog pristupa internetu brzinama od najmanje 30 Mb/s.

Fizička infrastruktura

Član 3

Fizička infrastruktura, u smislu ovog zakona, je sastavni dio infrastrukture mrežnog operatora koja se koristi za postavljanje elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina (cijevi, stubovi, vodovi, prostorije za nadzor, okna, ormarići, zgrade ili ulazi u zgrade, antenske instalacije i antenski stubovi i nosači) osim kablova, optičkih vlakana i djelova mreže koji se koriste za snabdjevanje vodom namijenjenom za ljudsku upotrebu.

Mrežni operator

Član 4

Mrežni operator, u smislu ovog zakona, je pravno ili fizičko lice koje ima pravo svojine ili pravo korišćenja na fizičkoj infrastrukturi, koja je namijenjena pružanju elektronskih komunikacionih usluga, usluga proizvodnje, prenosa ili distribucije, električne energije, javne rasvjete, toplotne energije i gasa, kao i usluga proizvodnje, prenosa ili distribucije: vode, uključujući ispuštanje ili prečišćavanje otpadnih voda i sistema odvodnjavanja, kao i fizičke infrastrukture koja je namijenjena željezničkom, drumskom, riječnom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju.

Odnos prema propisima o elektronskim komunikacijama

Član 5

Na pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture operatora javnih elektronskih komunikacija primjenjuju se propisi kojim se uređuju elektronske komunikacije.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Rješavanje sporova

Član 7

(1) Sporove u vezi primjene ovog zakona rješava nezavisni regulatorni organ nadležan za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa zakonom.

(2) Agencija odlučuje o zahtjevu za rješavanje spora, u rokovima propisanim ovim zakonom.

(3) Mrežni operator i operator javne elektronske komunikacione mreže dužni su da postupe po odluci Agencije iz stava 2 ovog člana.

(4) Na postupak pred Agencijom primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(5) U postupku rješavanja sporova Agencija saraduje sa regulatornim ili drugim organom nadležnim za oblast u kojoj pretežnu djelatnost obavlja mrežni operator.

(6) Visinu naknade troškova u postupku rješavanja sporova pred Agencijom i način isplate tih troškova utvrđuje Agencija.

Pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture

Član 8

(1) Mrežni operator dužan je da operatorima javnih elektronskih komunikacionih mreža omogući pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture radi postavljanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

(2) Operator javne elektronske komunikacione mreže podnosi mrežnom operatoru zahtjev, u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture, radi postavljanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, na planiranoj lokaciji.

(3) Operator javne elektronske komunikacione mreže može zamijeniti postavljene elemente elektronske komunikacione mreže velike brzine drugim elementima mreže koji su tehnološki napredniji i efikasniji, ako takva zamjena ne uzrokuje smanjenje dostupnosti prostora fizičke infrastrukture mrežnog operatora i u skladu je sa ugovorenim uslovima pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture.

(4) Omogućavanjem pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture na kojoj mrežni operator ima samo pravo korišćenja, ne može se prenijeti pravo svojine na fizičkoj infrastrukturi i na nepokretnosti na kojoj se ta fizička infrastruktura nalazi.

Zahtjev za pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture

Član 9

(1) Zahtjev za pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture podnosi se u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

(2) Po zahtjevu operatora javne elektronske komunikacione mreže iz stava 1 ovog člana, mrežni operator je dužan da odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Zahtjev obavezno sadrži:

1) podatke o operatoru javne elektronske komunikacione mreže (naziv operatora, kontakt osoba, adresa, telefon, fax, e-mail);

2) podatke o vrsti i lokaciji postojeće fizičke infrastrukture koja je predmet zahtjeva;

3) potrebne kapacitete koji se zahtijevaju za pristup i zajedničko korišćenje, sa tehničkim karakteristikama elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina koje su planirane za postavljanje u i/ili na predmetnoj fizičkoj infrastrukturi, kao i rokove za njihovo postavljanje.

(4) Ako zahtjev za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture nije potpun, mrežni operator kome je zahtjev upućen će, u roku od sedam dana od dana prijema nepotpunog zahtjeva, tražiti od operatora javne elektronske komunikacione mreže da dopuni zahtjev.

(5) Ako operator javne elektronske komunikacione mreže ne dopuni zahtjev, u roku od sedam dana od dana dobijanja obavještenja o nepotpunosti zahtjeva, smatraće se da je odustao od zahtjeva za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture.

Odlučivanje mrežnog operatora o zahtjevu

Član 10

(1) Mrežni operator dužan je da omogući pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture radi postavljanja elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, ako to dozvoljava tehnički kapacitet fizičke infrastrukture.

(2) Međusobna prava i obaveze mrežnog operatora i operatora javne elektronske komunikacione mreže, u vezi pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture, radi postavljanja elemenata mreža javnih elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, uređuju se ugovorom.

(3) Ugovor iz stava 2 ovog člana zaključuje se u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva iz člana 8 stav 2 ovog zakona.

(4) Zahtjev iz člana 8 stav 2 ovog zakona, mrežni operator može da odbije ako:

1) ne postoje tehnički uslovi za zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture;

2) ne postoji prostor za smještanje elemenata elektronske komunikacione mreže velikih brzina uključujući planirane potrebe mrežnog operatora za prostorom;

3) se ugrožava bezbjednost i zdravlje ljudi;

4) se ugrožava integritet i bezbjednost mreža od javnog interesa u skladu sa zakonom;

5) postoji rizik od smetnji koje mogu da prouzrokuju planirane elektronske komunikacione usluge drugim uslugama koje se pružaju putem te fizičke infrastrukture;

6) postoje alternativni načini pristupa mreži koja je prilagođena za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

(5) Razloge za odbijanje zahtjeva iz stava 4 ovog člana, mrežni operator dužan je da obrazloži i dostavi operatoru javne elektronske komunikacione mreže u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(6) Mrežni operator odlučuje po zahtjevima prema redosljedu njihovog prijema.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu za rješavanje spora u vezi pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture

Član 11

(1) Ako mrežni operator, u roku iz člana 10 stav 3 ovog zakona, ne zaključi ugovor o pristupu i zajedničkom korišćenju fizičke infrastrukture, ili ako u roku iz člana 10 stav 5 ovog zakona odbije zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže ili ne odgovori na taj zahtjev u roku iz člana 9 stav 2 ovog zakona, operator javne elektronske komunikacione mreže može u roku od 30 dana od isteka tog roka, da podnese zahtjev za rješavanje spora Agenciji.

(2) Agencija odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana, u skladu sa načelima nediskriminatornosti, transparentnosti i proporcionalnosti, kojim se ne ugrožava korišćenje te infrastrukture od mrežnog operatora, a prema potrebi može da odredi i cijenu za pristup i zajedničko korišćenje fizičke infrastrukture.

(3) Prilikom određivanja cijene iz stava 2 ovog člana, Agencija je dužna da mrežnom operatoru utvrdi pravičnu naknadu troškova u vezi omogućavanja pristupa i zajedničkog korišćenja fizičke infrastrukture, i vodeći računa o uticaju zahtijevanog pristupa na poslovni plan mrežnog operatora, kao i na ulaganja u fizičku infrastrukturu za koju se zahtijeva pristup i zajedničko korišćenje.

(4) Cijenu iz stava 2 ovog člana, Agencija određuje vodeći računa o ujednačenosti cijena pristupa i zajedničkog korišćenja za istu vrstu infrastrukture mrežnih operatora.

(5) Agencija odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana, najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana prijema zahtjeva.

(6) Protiv odluke Agencije iz stava 5 ovog člana može da se pokrene upravni spor.

Objavljivanje i pristup podacima o fizičkoj infrastrukturi

Član 12

(1) Organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata (u daljem tekstu: Ministarstvo) dužan je da putem informacionog sistema o prostoru, objavi u elektronskom obliku podatke o fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora i operatora javne elektronske komunikacione mreže i da omogući zainteresovanom operatoru javne elektronske komunikacione mreže pristup dokumentacionoj osnovi i informacionom sistemu o prostoru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje prostora i izgradnja objekata.

(2) Ministarstvo je dužno da operatoru javne elektronske komunikacione mreže omogući pristup putem informacionog sistema o prostoru, i to naročito o:

- 1) lokaciji i trasi;
- 2) vrsti i trenutnom korišćenju fizičke infrastrukture;
- 3) kontakt podacima mrežnog operatora.

(3) Na osnovu obrazloženog zahtjeva mrežnog operatora Ministarstvo može da ograniči pristup podacima iz stava 2 ovog člana, ako je to neophodno za bezbjednost i integritet mreža, nacionalnu bezbjednost i zdravlje ljudi i imovine, u skladu sa zakonom.

(4) Operator javne elektronske komunikacione mreže koji ostvaruje pristup podacima iz stava 2 ovog člana dužan je da čuva povjerljivost podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i zakonom kojim se uređuje poslovna tajna.

Dostavljanje podataka o fizičkoj infrastrukturi koji nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru

Član 13

(1) Ako podaci iz člana 12 stav 2 ovog zakona nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i pravna lica na koja su, u skladu sa zakonom, prenijeta javna ovlašćenja (u daljem tekstu: nosioci javnih ovlašćenja), koji u okviru svoje nadležnosti raspoložu potrebnim podacima, dužni su da te podatke učine dostupnim putem informacionog sistema o prostoru i da ih na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže, dostave u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Ako podaci iz člana 12 stav 2 ovog zakona nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru, mrežni operator dužan je da omogući pristup tim podacima na osnovu zahtjeva operatora javne elektronske komunikacione mreže, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva u skladu sa načelima iz člana 11 stav 2 ovog zakona.

(3) Zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana podnosi se pisanim ili elektronskim putem, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost i obavezno sadrži lokacije na kojima operator javne elektronske komunikacione mreže namjerava da postavi elemente elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

Omogućavanje pregleda elemenata fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji

Član 14

(1) Mrežni operator dužan je da na obrazloženi zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže omogući pregled odgovarajućih elemenata svoje fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji, u skladu sa načelima iz člana 11 stav 2 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži elemente fizičke infrastrukture potrebne za postavljanje elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu za rješavanje spora u vezi dostavljanja podataka

Član 15

(1) Ako mrežni operator ne postupi u skladu sa članom 13 stav 2 i članom 14 ovog zakona, operator javne elektronske komunikacione mreže može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 dana od dana isteka roka za postupanje mrežnog operatora.

(2) Agencija odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Protiv odluke Agencije iz stava 2 ovog člana može da se pokrene upravni spor.

Koordinirana izgradnja fizičke infrastrukture

Član 16

Mrežni operator može da, na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže, prihvati koordiniranu izgradnju fizičke infrastrukture u skladu sa ovim zakonom, radi smanjenja troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, odnosno elemenata tih mreža.

Obavještenje o planiranoj izgradnji

Član 17

(1) Mrežni operator koji planira izgradnju fizičke infrastrukture dužan je da obavještenje o planiranoj izgradnji objavi na svojoj internet stranici i da to obavještenje dostavi Ministarstvu šest mjeseci prije podnošenja prijave građenja, u skladu sa zakonom.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

- 1) lokaciju i vrstu radova;
- 2) elemente mreže koji će biti obuhvaćeni radovima;
- 3) datum početka i trajanje izgradnje, adresu i podatke o ovlašćenom licu za kontakt sa mrežnim operatorom i rok za podnošenje zahtjeva za koordiniranu izgradnju.

(3) Na osnovu obrazloženog zahtjeva mrežnog operatora, Ministarstvo može da ograniči pristup podacima o planiranoj izgradnji, ako je to neophodno za zaštitu bezbjednosti i integriteta mreža, nacionalne bezbjednosti i imovine, kao i zdravlja ljudi, u skladu sa zakonom.

Zahtjev za pristup podacima o planiranoj izgradnji

Član 18

(1) Mrežni operator je dužan da na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, dostavi podatke iz člana 17 stav 2 ovog zakona za koje namjerava da podnese prijavu građenja Ministarstvu, u narednih šest mjeseci.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost i naročito sadrži lokacije na kojima operator javne elektronske komunikacione mreže namjerava da postavi elemente elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina.

(3) Mrežni operator može da odbije zahtjev iz stava 1 ovog člana ako je:

- 1) tražene podatke objavio na svojoj internet stranici ili je
- 2) pristup traženim podacima obezbijeđen putem informacionog sistema o prostoru.

Zahtjev za koordiniranu izgradnju

Član 19

(1) Operator javne elektronske komunikacione mreže, koji radi postavljanja elektronske komunikacione infrastrukture odnosno elemenata elektronske komunikacione mreže velike brzine želi da pristupi izgradnji koju mrežni operator planira da izvodi, podnosi mrežnom operatoru zahtjev za koordiniranu izgradnju, u pisanoj ili elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

(2) Mrežni operator koji planira izgradnju koja se u potpunosti ili djelimično finansira iz budžeta ili sredstava nosilaca javnih ovlašćenja dužan je da, na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže omogući koordiniranu izgradnju, radi postavljanja elektronske komunikacione infrastrukture ili elemenata elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina, ako:

1) operator javne elektronske komunikacione mreže snosi dodatne troškove, uključujući i troškove zbog dodatnih kašnjenja planirane izgradnje, koji su posljedica prihvatanja njegovog zahtjeva;

2) se prihvatanjem zahtjeva omogućava nadzor nad koordiniranom izgradnjom;

3) je zahtjev za koordiniranu izgradnju podnjet najkasnije 60 dana prije podnošenja prijave za građenje Ministarstvu u skladu sa zakonom.

Odlučivanje o zahtjevu za koordiniranu izgradnju

Član 20

(1) Mrežni operator je dužan da o zahtjevu iz člana 19 stav 1 ovog zakona odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva operatora javne elektronske komunikacione mreže i zaključi ugovor o koordiniranoj izgradnji.

(2) Ako mrežni operator ne odgovori na zahtjev ili odbije zahtjev za koordiniranu izgradnju, operator javne elektronske komunikacione mreže može u roku od 15 dana da podnese zahtjev za rješavanje spora Agenciji.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu za rješavanje spora u vezi koordinirane izgradnje

Član 21

(1) Agencija odlučuje o zahtjevu iz člana 20 stav 2 ovog zakona, u transparentnom i nediskriminatornom postupku vodeći računa o srazmjernosti u vezi korišćenja tehničkih kapaciteta i utvrđivanja pravične naknade.

(2) Prilikom određivanja pravične naknade Agencija je dužna da mrežnom operatoru obezbijedi naknadu dodatnih troškova u vezi sa koordiniranom izgradnjom uključujući i troškove zbog kašnjenja planirane izgradnje.

(3) Ako mrežni operator u roku iz člana 18 stav 1 ovog zakona odbije zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže ili ne odgovori na zahtjev, operator javne elektronske komunikacione mreže može u roku od 30 dana, da podnese zahtjev za rješavanje spora Agenciji.

(4) Agencija donosi odluku iz st. 1 i 3 ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za rješavanje spora.

(5) Protiv odluke Agencije iz stava 4 ovog člana može da se pokrene upravni spor.

Dostavljanje podataka Agenciji

Član 22

(1) Radi rješavanja spora, mrežni operator i operator javne elektronske komunikacione mreže, na zahtjev Agencije dužan je da:

1) dostavi sve potrebne podatke i obavještenja, uključujući i finansijske podatke i podatke koji su označeni kao poslovna tajna, kao i da omogući neposredan uvid u potrebne podatke i dokumentaciju;

2) omogući neposredan uvid u poslovne prostorije, pripadajuću infrastrukturu, opremu i druga tehnička sredstva za obavljanje djelatnosti mrežnog operatora i operatora javnih elektronskih komunikacionih mreža, kao i u poslovne knjige, arhivu, baze podataka i drugu dokumentaciju;

3) omogući obavljanje drugih radnji koje Agencija ocijeni potrebnim radi utvrđivanja svih bitnih činjenica u postupku donošenja odluke.

(2) Zahtjev Agencije iz stava 1 ovog člana mora biti obrazložen i sadržati pravni osnov, predmet i svrhu zahtjeva i primjeren rok za ispunjenje zahtjeva, koji ne može biti kraći od osam dana.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, u slučajevima iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, Agencija može da odredi rok kraći od osam dana.

(4) Mrežni operator i operator javne elektronske komunikacione mreže dužan je da postupi u skladu sa zahtjevom Agencije iz stava 1 ovog člana u zahtjevom određenom roku.

Obavljanje poslova inspeksijskog nadzora

Član 23

Poslove inspeksijskog nadzora zajednički sprovode inspektor nadležan za oblast elektronskih komunikacija i inspektor nadležan za oblast u kojoj pretežnu djelatnost obavlja mrežni operator, u skladu sa svojim nadležnostima (u daljem tekstu: nadležni inspektor).

Ovlašćenja nadležnog inspektora

Član 24

(1) Nadležni inspektor postupuje u skladu sa ovlašćenjima datim posebnim zakonom kojim se uređuje oblast inspeksijskog nadzora i ovim zakonom.

(2) Nadležni inspektor može da naloži mrežnom operatoru da:

1) objavi podatke potrebne za pristup i zajedničko korišćenje i koordiniranu izgradnju fizičke infrastrukture;

2) omogući pregled elemenata fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji;

3) privremeno odloži početak izgradnje, do objavljivanja podataka koje treba da sadrži informacioni sistem;

4) dostavi podatke koje je tražila Agencija;

5) postupi po odluci Agencije.

Rješenje nadležnog inspektora

Član 25

Protiv rješenja nadležnog inspektora može se podnijeti žalba nadležnom organu državne uprave za upravnu oblast na koju se rješenje odnosi.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona

Član 26

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i akata donijetih na osnovu ovog zakona, vrši organ državne uprave nadležan za poslove elektronskih komunikacija.

Novčane kazne

Član 27

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi po odluci Agencije iz člana 7 stav 2 ovog zakona (član 7 stav 3).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) o zahtjevu operatora javne elektronske komunikacione mreže za pristup i zajedničko korišćenje postojeće fizičke infrastrukture ne odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva (član 9 stav 2);

2) u slučaju da podaci iz člana 12 stav 2 ovog zakona nijesu dostupni putem informacionog sistema o prostoru, ne omogući operatoru javne elektronske komunikacione mreže pristup podacima o fizičkoj infrastrukturi u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva pod nediskriminatornim, transparentnim i proporcionalnim uslovima (član 13 stav 2);

3) na obrazložen zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže ne omogući pregled odgovarajućih elemenata svoje fizičke infrastrukture na traženoj lokaciji, pod nediskriminatornim, transparentnim i proporcionalnim uslovima u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva (član 14 stav 1);

4) obavještenje o planiranoj izgradnji fizičke infrastrukture ne objavi na svojoj internet stranici i ne dostavi ga nadležnom organu u roku od šest mjeseci prije podnošenja prijave građenja, u skladu sa zakonom (član 17 st. 1 i 2);

5) na zahtjev operatora javne elektronske komunikacione mreže u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, ne dostavi podatke iz člana 17 stav 2 ovog zakona za koje namjerava da podnese prijavu građenja nadležnom organu, u narednih šest mjeseci (član 18 stav 1);

6) ne postupi po nalogu nadležnog inspektora (član 24).

(3) Za prekršaje iz st. 1 i 2 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 600 do 2000 eura.

Rok za objavljivanje podataka

Član 28

Mrežni operator dužan je da na svojoj internet stranici objavi podatke o planiranoj izgradnji iz člana 17 st. 1 i 2 ovog zakona u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenje propisa

Član 29

Propis iz člana 7 stav 6 ovog zakona, Agencija će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 10-1/21-1/4

EPA 302 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

2.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O NADZORU NAD VELEPRODAJNIM TRŽIŠTEM
ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA

Proglašavam **Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1382/2

Podgorica, 31. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

ZAKON
O NADZORU NAD VELEPRODAJNIM TRŽIŠTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE I
PRIRODNOG GASA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se nadzor nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa.

Veleprodajno tržište električne energije i prirodnog gasa

Član 2

(1) Veleprodajno tržište električne energije i prirodnog gasa (u daljem tekstu: veleprodajno tržište) je tržište na kojem učesnik na veleprodajnom tržištu trguje veleprodajnim energetskim proizvodima, i to:

1) električnom energijom ili prirodnim gasom, koji su predmet ugovora o snabdijevanju, odnosno prenosu,

2) derivatima električne energije ili prirodnog gasa,

3) električnom energijom ili prirodnim gasom, koji su predmet ugovora o snabdijevanju, odnosno distribuciji, zaključenim sa fizičkim ili pravnim licem koje kupuje električnu energiju ili prirodni gas za sopstvenu potrošnju (u daljem tekstu: krajnji kupac), sa maksimalnom projektovanom potrošnjom iznad 600 GWh godišnje.

(2) Maksimalna projektovana potrošnja iz stava 1 tačka 3 ovog člana je potrošnja krajnjeg kupca električne energije ili prirodnog gasa, koju bi taj kupac mogao da ostvari na godišnjem nivou, ako bi tokom cijele godine angažovao sva postrojenja, odnosno proizvodne kapacitete.

Učesnik na veleprodajnom tržištu

Član 3

Učesnik na veleprodajnom tržištu je fizičko ili pravno lice, od no sno preduzet nik, kao i operator prenosnog i distributivnog sistema, koji:

- 1) izdaje naloge za trgovanje elek trič nom ener gi jom ili prirodnim gasom na veleprodajnom tržištu, ili
- 2) vrši transakcije ku po vi ne i/ili pro da je elek trič ne ener gi je ili prirodnog gasa na veleprodajnom tržištu.

Nadzor nad veleprodajnim tržištem

Član 4

Nadzor nad veleprodajnim tržištem vrši Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija).

Značenje izraza

Član 5

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **distribucija električne energije** je prenošenje električne energije kroz elektroenergetske distributivne sisteme, radi isporuke krajnjim kupcima, koje ne uključuje snabdijevanje električnom energijom;

2) **distribucija prirodnog gasa** je prenošenje prirodnog gasa kroz lokalne ili regionalne gasovodne sisteme radi isporuke krajnjim kupcima, koje ne uključuje snabdijevanje gasom;

3) **operator distributivnog sistema** je energetska subjekat koji obavlja djelatnost distribucije električne energije ili prirodnog gasa i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distributivnog sistema na određenom području, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za obezbjeđenje dugoročne sposobnosti sistema da zadovolji potrebe za distribucijom električne energije ili prirodnog gasa na ekonomski opravdan način;

4) **operator prenosnog sistema** je energetska subjekat koji obavlja djelatnost prenosa električne energije ili prirodnog gasa i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj prenosnog sistema na određenom području i njegovo povezivanje s drugim sistemima, kao i za obezbjeđenje dugoročne sposobnosti sistema da zadovolji zahtjeve za prenosom električne energije ili prirodnog gasa na ekonomski opravdan način;

5) **operator sistema za skladištenje prirodnog gasa** je energetska subjekat koji obavlja djelatnost skladištenja i odgovoran je za upravljanje, funkcionisanje, održavanje i razvoj sistema za skladištenje prirodnog gasa.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. INSAJDERSKE INFORMACIJE I ZABRANE ZLOUPOTREBE VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA

Upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu

Član 7

(1) Radi vršenja nadzora nad veleprodajnim tržištem Agencija vodi evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu u elektronskoj formi.

(2) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da, prije izdavanja naloga za trgovanje ili realizacije transakcije kupovi ne i/ili pro da je električne energije ili prirodnog gasa na veleprodajnom tržištu, Agenciji podnese prijavu za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu.

(3) Izmijenjene podatke iz prijave iz stava 2 ovog člana, učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da dostavi Agenciji u roku od 24 časa, od nastanka izmjene tih podataka.

(4) Obrazac prijave za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu utvrđuje i na svojoj internet stranici objavljuje Agencija.

Insajderske informacije

Član 8

(1) Učesnik na veleprodajnom tržištu je dužan da objavi insajderske informacije u skladu sa članom 9 ovog zakona, radi obezbjeđenja pravilnog funkcionisanja veleprodajnog tržišta.

(2) Insajderskim informacijama u smislu stava 1 ovog člana, smatraju se informacije koje ukazuju na događaj koji se desio ili će se desiti, a dovoljno su precizne da učesnik na veleprodajnom tržištu može da donese zaključak o uticaju tog događaja na cijene veleprodajnih energetske proizvoda, koje nijesu javno dostupne, a odnose se na jedan ili više veleprodajnih energetske proizvoda i mogle bi da imaju značajan uticaj na cijene tih veleprodajnih energetske proizvoda, i ako ispunjavaju jedan od sljedećih uslova, i to da:

1) se odnose na kapacitet i korišćenje postrojenja za proizvodnju, skladištenje, potrošnju ili prenos električne energije ili prirodnog gasa, kao i kapacitet i korišćenje postrojenja za tečni prirodni gas, uključujući i njihovu neraspoloživost;

2) se odnose na funkcionisanje veleprodajnog tržišta i objavljuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekogranična razmjena električne energije i prirodnog gasa i zakonom kojim se uređuje način obavljanja energetske djelatnosti;

3) ih učesnik na veleprodajnom tržištu koristi prilikom donošenja odluke o vršenju transakcije na veleprodajnom tržištu.

Objavljivanje i odlaganje objavljivanja insajderskih informacija

Član 9

(1) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da u roku od 24 časa, od nastanka insajderske informacije, korišćenjem elektronskih sistema organizacija koje se nalaze na listi Agencije za saradnju energetske regulatora, objavi:

1) insajderske informacije iz člana 8 stav 2 ovog zakona; i

2) potpune insajderske informacije, ako otkrije dio insajderske informacije u vezi sa određenim veleprodajnim energetskim proizvodom tokom obavljanja svoje djelatnosti.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, učesnik na veleprodajnom tržištu može da odloži objavljivanje insajderske informacije kako ne bi ugrozio svoje poslovanje, o čemu u roku od 24 časa, od nastanka insajderske informacije obavještava Agenciju, ako:

1) se odlaganjem objavljivanja te informacije javnost ne dovodi u zabludu, i

2) obezbijedi povjerljivost te informacije i na osnovu nje ne vrši transakcije na veleprodajnom tržištu.

(3) Učesnik na veleprodajnom tržištu je dužan da o odlaganju objavljivanja informacije iz stava 2 ovog člana obavijesti Agenciju i dostavi insajdersku informaciju čije se objavljivanje odlaže.

(4) Obrazac obavještenja o odlaganju objavljivanja informacija i listu iz stava 1 ovog člana utvrđuje i na svojoj internet stranici objavljuje Agencija.

Zabrana trgovanja na osnovu insajderskih informacija

Član 10

(1) Učesniku na veleprodajnom tržištu, prije objavljivanja insajderskih informacija, zabranjeno je da:

1) koristi te informacije prilikom kupovine ili prodaje, odnosno pokuša kupovine ili prodaje veleprodajnih energetskih proizvoda na koje se te informacije odnose, za svoj račun ili za račun trećeg lica;

2) prenosi te informacije drugom fizičkom ili pravnom licu, osim ako su te informacije neophodne za redovno obavljanje djelatnosti;

3) podstiče drugo fizičko ili pravno lice da kupi ili proda veleprodajni energetski proizvod na koji se te informacije odnose.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, učesnik na veleprodajnom tržištu može da vrši transakcije veleprodajnim energetskim proizvodima prije objavljivanja insajderskih informacija:

1) kao proizvođač električne energije ili prirodnog gasa, operator sistema za skladištenje prirodnog gasa ili operator terminala za uvoz tečnog prirodnog gasa, ako:

- je svrha tih transakcija pokrivanje fizičkih gubitaka koji su posljedica njegovih neplaniranih prekida rada, kada taj učesnik na tržištu ne bi mogao ispuniti postojeće ugovorne obaveze, ili

- se te transakcije vrše u dogovoru sa operatorom prenosnog sistema električne energije ili prirodnog gasa radi obezbjeđenja sigurnog i pouzdanog rada prenosnog sistema električne energije ili prirodnog gasa;

2) kao operator prenosnog sistema, radi obezbjeđenja sigurnog i pouzdanog rada sistema u skladu sa obavezama propisanim zakonom kojim se uređuje način obavljanja energetskih djelatnosti;

3) radi obezbjeđenja snabdijevanja električnom energijom ili prirodnim gasom prilikom poremećaja na tržištu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa zakonom kojim se uređuje način obavljanja energetskih djelatnosti.

(5) O izvršenoj transakciji iz stava 2 ovog člana, učesnik na veleprodajnom tržištu, dužan je da u roku od 24 časa, od izvršenja transakcije obavijesti Agenciju.

Lica koja imaju pristup insajderskim informacijama

Član 11

(1) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da sačini spisak lica koja imaju pristup insajderskim informacijama.

(2) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da spisak iz stava 1 ovog člana:

1) redovno ažurira;

2) dostavi Agenciji u roku od 24 časa, od dana njegovog sačinjavanja, odnosno ažuriranja;

3) čuva najmanje šest godina od dana njegovog sačinjavanja, odnosno ažuriranja.

(3) Spisak iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime i adresu fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica koje ima pristup insajderskim informacijama;

2) datum i vrijeme kada je fizičko, odnosno pravno lice steklo pravo pristupa insajderskim informacijama;

3) broj telefona i e-mail adresu fizičkog, odnosno pravnog lica koje ima pristup insajderskim informacijama.

Zabrana zloupotreba na veleprodajnom tržištu

Član 12

Učesniku na veleprodajnom tržištu zabranjeno je da:

1) vrši, odnosno da pokuša da izvrši transakciju ili izda, odnosno pokuša da izda nalog za trgovanje veleprodajnim energetskim proizvodima, kojim se:

a) pružaju ili će se pružiti neistiniti ili obmanjujući signali o ponudi, potražnji ili cijeni veleprodajnih energetske proizvoda;

b) saradnjom učesnika na veleprodajnom tržištu održava ili će se održati cijena jednog ili više veleprodajnih energetske proizvoda na nivou koji ne odgovara realnom stanju na veleprodajnom tržištu, osim ako učesnik na veleprodajnom tržištu koji učestvuje u transakciji ili je izdao nalog za trgovanje dokaže da je postupao u skladu sa zakonom, odnosno prihvaćenom praksom na veleprodajnom tržištu; ili

c) drugi učesnici na veleprodajnom tržištu dovode u zabludu u pogledu ponude, potražnje ili cijene veleprodajnih energetske proizvoda;

2) prenosi, odnosno pokušava da prenosi informacije putem medija, interneta ili na drugi način, kojima se prenose neistinite ili obmanjujuće informacije o ponudi, potražnji ili cijeni veleprodajnih energetske proizvoda;

3) preduzima radnje, odnosno pokušava da preduzme radnje kojima se cijena jednog ili više veleprodajnih energetske proizvoda održava ili će se vjerovatno održati na nivou koji ne odgovara realnom stanju na veleprodajnom tržištu.

III. NADZOR NAD VELEPRODAJNIM TRŽIŠTEM

Obaveze učesnika na veleprodajnom tržištu

Član 13

(1) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da:

1) do 15. u tekućem za prethodni mjesec dostavi Agenciji podatke o izvršenim transakcijama veleprodajnim energetske proizvodima, i to:

- o kupljenim i prodanim veleprodajnim energetske proizvodima;
- o cijeni i količini kupljenih i prodanih veleprodajnih energetske proizvoda;
- o učesnicima u izvršenim transakcijama;
- o datumu i vremenu izvršenja transakcija;

2) vodi evidenciju o:

- objavljenim insajderskim informacijama iz člana 8 ovog zakona;
- izvršenim transakcijama veleprodajnim energetske proizvodima.

(2) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da na zahtjev Agencije obezbijedi:

1) pristup podacima i dokumentaciji u vezi sa transakcijama i nalogima za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima;

2) dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije potrebne za vršenje nadzora nad veleprodajnim tržištem u roku koji odredi Agencija;

3) pisane izjave u vezi sa vršenjem transakcija i izdavanjem naloga za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima;

4) nesmetano vršenje neposredne kontrole u poslovnim prostorijama.

(3) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da evidencije iz stava 1 tačka 2 ovog člana čuva na trajnom mediju koji omogućava:

1) brz pristup informacijama i rekonstrukciju ključnih faza obrade svake transakcije;

2) jednostavno utvrđivanje ispravki ili drugih izmjena u evidencijama, kao i sadržaja evidencija prije ispravki ili izmjena;

3) sprečavanje zloupotreba ili promjena podataka iz evidencija na drugi način.

(4) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da evidencije iz stava 1 tačka 2 ovog člana čuva na trajnom mediju šest godina.

(5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, Agencija može da naloži učesniku na veleprodajnom tržištu da čuva podatke i evidencije duže od šest godina.

Ovlašćenja i obaveze Agencije u vršenju nadzora nad veleprodajnim tržištem

Član 14

(1) Prilikom vršenja nadzora nad veleprodajnim tržištem, Agencija je ovlašćena da:

- 1) pristupi podacima i dokumentaciji u vezi sa transakcijama i nalogima za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima;
 - 2) zahtijeva podatke, informacije i dokumentaciju potrebne za vršenje nadzora nad veleprodajnim tržištem;
 - 3) pribavi pisane izjave od učesnika na veleprodajnom tržištu i/ili njegovih zaposlenih u vezi sa vršenjem transakcija i izdavanjem naloga za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima;
 - 4) izvrši neposrednu kontrolu u poslovnim prostorijama učesnika na veleprodajnom tržištu.
- (2) Agencija je dužna da sačini godišnji izvještaj o aktivnostima nadzora nad veleprodajnim tržištem i objavi ga na svojoj internet stranici.

Obaveze fizičkog ili pravnog lica koje vrši transakcije u okviru profesionalne djelatnosti

Član 15

Pravno lice koje pruža uslugu uparivanja ponude i potražnje, odnosno lice koje posreduje u vršenju transakcija veleprodajnim energetske proizvodima dužno je da:

- 1) obavijesti Agenciju ako sumnja da transakcija nije izvršena u skladu sa čl. 10 ili 12 ovog zakona;
- 2) primjenjuje mjere radi otkrivanja i sprečavanja trgovanja ili pokušaja trgovanja na osnovu insajderskih informacija i zloupotreba ili pokušaja zloupotreba na veleprodajnom tržištu;
- 3) na zahtjev Agencije:
 - dostavi podatke, informacije i dokumentaciju u vezi sa transakcijama veleprodajnim energetske proizvodima u roku koji odredi Agencija,
 - obezbijedi pristup poslovnoj dokumentaciji potrebnoj za vršenje nadzora nad veleprodajnim tržištem.

Ovlašćenja Agencije u otklanjanju nepravilnosti

Član 16

(1) Ako tokom vršenja nadzora nad veleprodajnim tržištem Agencija utvrdi da učesnik na veleprodajnom tržištu nije postupao u skladu sa ovim zakonom, Agencija će u roku od 30 mjeseci, od dana pokretanja postupka donijeti rješenje kojim, u zavisnosti od izvršene povrede, može da:

- 1) ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje,
- 2) naloži preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u roku koji odredi,
- 3) izrekne opomenu i objavi je na svojoj internet stranici.

(2) Učesnik na veleprodajnom tržištu dužan je da otkloni utvrđene nepravilnosti, odnosno preduzme odgovarajuće mjere i radnje na način i u roku koji je određen u rješenju iz stava 1 ovog člana.

(3) Ako Agencija ne donese rješenje u roku iz stava 1 ovog člana, postupak se obustavlja.

(4) Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Saradnja u vršenju nadzora nad veleprodajnim tržištem

Član 17

(1) Prilikom vršenja nadzora nad veleprodajnim tržištem, Agencija saraduje sa organom nadležnim za zaštitu konkurencije, organom nadležnim za tržište kapitala, nadležnim organima Energetske zajednice i Agencijom za saradnju energetske regulatora.

(2) Agencija je dužna da:

- 1) obavijesti nadležni organ Energetske zajednice, ako posumnja da se na veleprodajnom tržištu u Crnoj Gori ili na veleprodajnom tržištu druge članice Energetske zajednice vrše transakcije kojima se ugrožava funkcionisanje veleprodajnih tržišta;

2) na zahtjev nadležnog organa Energetske zajednice preduzme mjere radi dostavljanja informacija u vezi sa transakcijama koje nijesu izvršene u skladu sa ovim zakonom;

3) nadležnom organu Energetske zajednice dostavi:

- podatke iz evidencije učesnika na veleprodajnom tržištu iz člana 7 stav 1 ovog zakona;

- godišnji izvještaj o aktivnostima nadzora nad veleprodajnim tržištem iz člana 14 stav 2 ovog zakona,

4) obavijesti nadležni organ Energetske zajednice i dostavi informacije iz stava 3 tačka 3 ovog člana.

(3) Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, Agencija može da odbije da postupi po zahtjevu, ako:

1) bi postupanje po zahtjevu moglo ugroziti suverenitet i bezbjednost Crne Gore;

2) je već pokrenut postupak pred nadležnim organima u Crnoj Gori u vezi sa istim radnjama i protiv istih fizičkih ili pravnih lica, odnosno preduzetnika na koja se zahtjev odnosi; ili

3) je donijeta pravosnažna presuda u odnosu na pravna ili fizička lica, odnosno preduzetnika na koja se zahtjev odnosi za iste radnje u Crnoj Gori.

Zaštita i tajnost podataka

Član 18

Radi sprečavanja neovlašćenog pristupa i zloupotrebe podataka prilikom vršenja nadzora nad veleprodajnim tržištem, Agencija je dužna da obezbijedi zaštitu podataka koje primi u skladu sa članom 9 stav 3, članom 14 stav 1 i članom 15 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

IV. KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne

Član 19

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) kao učesnik na veleprodajnom tržištu nije, prije izdavanja naloga za trgovanje ili realizacije transakcije kupovi ne i/ili pro da je električnu energiju ili prirodni gas na veleprodajnom tržištu, podnijelo prijavu Agenciji za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu (član 7 stav 2);

2) ne dostavi Agenciji izmijenjene podatke iz prijave iz člana 7 stav 2 ovog zakona u roku od 24 časa od nastanka izmjene tih podataka (član 7 stav 3);

3) insajdersku informaciju iz člana 8 ovog zakona, korišćenjem elektronskih sistema organizacija koje se nalaze na listi Agencije za saradnju energetske regulatora, ne objavi u roku od 24 časa od nastanka te insajderske informacije (član 9 stav 1 tačka 1);

4) je otkrio dio insajderske informacije u vezi sa određenim veleprodajnim energetskim proizvodom tokom uobičajenog obavljanja svoje djelatnosti, a nije objavio potpunu insajdersku informaciju korišćenjem elektronskih sistema organizacija koje se nalaze na listi Agencije za saradnju energetske regulatora u roku od 24 časa od nastanka insajderske informacije (član 9 stav 1 tačka 2);

5) ne obavijesti Agenciju u roku od 24 časa od nastanka insajderske informacije, da odlaže objavljivanje insajderske informacije i ne dostavi insajdersku informaciju čije se objavljivanje odlaže (član 9 st. 2 i 3);

6) o izvršenju transakcije iz člana 10 stav 2 ovog zakona ne obavijesti Agenciju u roku od 24 časa od izvršenja te transakcije (član 10 stav 3);

7) učestvuje na tržištu, a nema sačinjen spisak lica koja imaju pristup insajderskim informacijama (član 11 stav 1);

8) spisak iz člana 11 stav 1 ovog zakona, redovno ne ažurira, ne dostavlja Agenciji u roku od 24 časa od dana njegovog sačinjavanja, odnosno ažuriranja ili spisak ne čuva najmanje šest godina od dana njegovog sačinjavanja, odnosno ažuriranja (član 11 stav 2);

9) pokuša da izvrši transakciju ili pokuša da izda nalog za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima, kojim se pruža ili će se pružiti neistiniti ili obmanjujući signali o ponudi, potražnji ili cijeni veleprodajnih energetske proizvoda (član 12 stav 1 tačka 1 podtačka a);

10) pokuša da izvrši transakciju ili pokuša da izda nalog za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima, kojima se saradnjom učesnika na veleprodajnom tržištu održava ili će se održati cijena jednog ili više veleprodajnih energetske proizvoda na nivou koji ne odgovara realnom stanju na veleprodajnom tržištu (član 12 stav 1 tačka 1 podtačka b);

11) pokuša da izvrši transakciju ili pokuša da izda nalog za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima, kojima se drugi učesnici na veleprodajnom tržištu dovode u zabludu u pogledu ponude, potražnje ili cijene veleprodajnih energetske proizvoda (član 12 stav 1 tačka 1 podtačka c);

12) pokuša da prenosi informacije putem medija, interneta ili na drugi način, kojima se prenose neistinite ili obmanjujuće informacije o ponudi, potražnji ili cijeni veleprodajnih energetske proizvoda (član 12 stav 1 tačka 2);

13) pokuša da preduzme radnje kojima se cijena jednog ili više veleprodajnih energetske proizvoda održava ili će se vjerovatno održati na nivou koji ne odgovara realnom stanju na veleprodajnom tržištu (član 12 stav 1 tačka 3);

14) do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec ne dostavi Agenciji podatke o izvršenim transakcijama veleprodajnim energetske proizvodima, uključujući podatke o kupljenim i prodanim veleprodajnim energetske proizvodima, cijeni i količini kupljenih i prodanih veleprodajnih energetske proizvoda, učesnicima u izvršenim transakcijama, datumu i vremenu izvršenja transakcija (član 13 stav 1 tačka 1);

15) ne vodi evidenciju o objavljenim insajderskim informacijama iz člana 8 ovog zakona (član 13 stav 1 tačka 2 alineja 1);

16) ne vodi evidenciju o izvršenim transakcijama veleprodajnim energetske proizvodima (član 13 stav 1 tačka 2 alineja 2);

17) na zahtjev ne obezbijedi Agenciji pristup podacima i dokumentaciji u vezi sa transakcijama i nalogima za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima (član 13 stav 2 tačka 1);

18) na zahtjev ne obezbijedi Agenciji dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije potrebnih za vršenje nadzora nad veleprodajnim tržištem u roku koji odredi Agencija (član 13 stav 2 tačka 2);

19) na zahtjev ne obezbijedi Agenciji pisane izjave u vezi sa vršenjem transakcija i izdavanjem naloga za trgovanje veleprodajnim energetske proizvodima (član 13 stav 2 tačka 3);

20) na zahtjev ne obezbijedi Agenciji nesmetano vršenje neposredne kontrole u poslovnim prostorijama (član 13 stav 2 tačka 4);

21) ne čuva evidenciju iz člana 13 stav 1 tačka 2 alineja 1 ili člana 13 stav 1 tačka 2 alineja 2 ovog zakona na trajnom mediju najmanje šest godina (član 13 stav 4);

22) ne otkloni utvrđene nepravilnosti, odnosno ne preduzme odgovarajuće mjere i radnje na način i u roku koji je naveden u rješenju iz člana 16 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona (član 16 stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 do 8 i tač. 14 do 21 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 tač. 9 do 13 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 do 8 i tač. 14 do 21 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 1.500 eura do 6.000 eura.

(5) Za prekršaj iz stava 1 tač. 9 do 13 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 3.000 eura.

(6) Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 do 8 i tač. 14 do 21 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

(7) Za prekršaj iz stava 1 tač. 9 do 13 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura.

(8) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, uz kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana do šest mjeseci.

Član 20

(1) Novčanom kaznom u visini od 5% do 10% ukupnog godišnjeg prihoda u finansijskoj godini koja je prethodila godini kada je prekršaj učinjen, kazniće se pravno lice, ako:

1) koristi insajderske informacije prilikom kupovine ili prodaje, odnosno pokušaja kupovine ili prodaje veleprodajnih energetskih proizvoda na koje se te informacije odnose, za svoj račun ili za račun trećeg lica (član 10 stav 1 tačka 1);

2) prenosi insajderske informacije drugom pravnom ili fizičkom licu, osim ako su te informacije neophodne za redovno obavljanje djelatnosti (član 10 stav 1 tačka 2);

3) podstiče drugo fizičko ili pravno lice da kupi ili proda veleprodajni energetski proizvod na koji se te insajderske informacije odnose (član 10 stav 1 tačka 3);

4) vrši transakcije ili izdaje naloge za trgovanje veleprodajnim energetskim proizvodima, kojima se pružaju ili će se pružiti neistiniti ili obmanjujući signali o ponudi, potražnji ili cijeni veleprodajnih energetskih proizvoda (član 12 stav 1 tačka 1 podtačka a);

5) vrši transakcije ili izdaje naloge za trgovanje veleprodajnim energetskim proizvodima, kojima se saradnjom učesnika na veleprodajnom tržištu održava ili će se održati cijena jednog ili više veleprodajnih energetskih proizvoda na nivou koji ne odgovara realnom stanju na veleprodajnom tržištu (član 12 stav 1 tačka 1 podtačka b);

6) vrši transakcije ili izdaje naloge za trgovanje veleprodajnim energetskim proizvodima, kojima se drugi učesnici na veleprodajnom tržištu dovode u zabludu u pogledu ponude, potražnje ili cijene veleprodajnih energetskih proizvoda (član 12 stav 1 tačka 1 podtačka c);

7) prenosi informacije putem medija, interneta ili na drugi način, kojima se prenose neistinite ili obmanjujuće informacije o ponudi, potražnji ili cijeni veleprodajnih energetskih proizvoda (član 12 stav 1 tačka 2);

8) preduzme radnje kojima se cijena jednog ili više veleprodajnih energetskih proizvoda održava ili će se vjerovatno održati na nivou koji ne odgovara realnom stanju na veleprodajnom tržištu (član 12 stav 1 tačka 3).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u visini od 5% do 10% ukupnog godišnjeg prihoda u finansijskoj godini koja je prethodila godini kada je prekršaj učinjen.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

(5) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, uz kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana do šest mjeseci.

Zastarjelost pokretanja prekršajnog postupka

Član 21

(1) Postupak za utvrđivanje povrede odredaba ovog zakona ne može se pokrenuti niti voditi, ako proteknu najmanje tri godine od dana kada je prekršaj izvršen.

(2) Zastarjelost prekršajnog gonjenja nastaje kada protekne šest godina od dana kada je prekršaj izvršen.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Rok za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu

Član 22

Učesnici na veleprodajnom tržištu dužni su da dostave prijavu za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu iz člana 7 stav 2 ovog zakona u roku od tri mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 15-2/21-1/4

EPA 270 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

3.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1381/2

Podgorica, 31. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

Član 1

U Zakonu o stečaju („Službeni list CG“, br. 1/11, 53/16, 32/18 i 62/18) u članu 13 riječi: „bilo kojim sredstvom izvršenja“ brišu se.

Član 2

Član 14 mijenja se i glasi:

„Stečajni postupak se sprovodi u Privrednom sudu Crne Gore (u daljem tekstu: Privredni sud).”

Član 3

U članu 16 stav 2 u prvoj rečenici poslije riječi: „sjedišta iz registra“ dodaju se riječi: „i na adresi elektronske pošte, ako je ona upisana u registar“.

U drugoj rečenici poslije riječi: „toj adresi“ dodaju se riječi: „odnosno ako dužnik ili drugo lice ne potvrde prijem elektronske pošte,“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Ako povjerilac ili drugi učesnik ima punomoćnika, dužan je da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku obavijesti stečajnog upravnika.“

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 4

U članu 17 stav 1 prva rečenica mijenja se i glasi:

„Sudska pismena (odluke, pozivi, obavještenja i sl.), za koja je zakonom određeno da se javno objavljuju, objavljuju se istovremeno u „Službenom listu Crne Gore“, u elektronskoj formi, odnosno na internet stranici suda, i na oglasnoj tabli suda, u cjelini ili u izvodu.“

Stav 2 briše se.

U stavu 4 riječi: „st. 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 5

U članu 19 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Žalba se može podnijeti u roku od osam dana od dana objavljivanja rješenja iz stava 1 ovog člana u „Službenom listu Crne Gore“, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.“

Član 6

U članu 20 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Stečajni dužnik, povjerilac ili lice koje ima pravni interes, može da podnese Privrednom sudu prigovor na radnju koju je stečajni upravnik dužan da izvrši u skladu sa ovim zakonom ili da podnese zahtjev za prinudno izvršenje radnje koju je na osnovu ovog zakona trebao da preduzme, a nije preduzeo.“

Član 7

U članu 24 stav 2 briše se.

Član 8

Poslije člana 25 dodaje se 12 novih članova koji glase:

„Uslovi za izdavanje licence za rad stečajnog upravnika

Član 25a

Licenca za rad stečajnog upravnika izdaje se licu:

- 1) koje je crnogorski državljanin;
- 2) koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;
- 3) koje ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;
- 4) koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u VIII nivou kvalifikacije obrazovanja;
- 5) koje ima položen stručni ispit za stečajnog upravnika;
- 6) koje nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stečajnog upravnika;
- 7) protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti; i
- 8) kojem nije izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja poziva, djelatnosti i dužnosti.

Stručni ispit za stečajnog upravnika

Član 25b

(1) Stručni ispit za stečajnog upravnika polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Komisija ima predsjednika, četiri člana i sekretara.

(3) Predsjednik i članovi Komisije imaju zamjenike.

(4) Predsjednik, članovi Komisije i njihovi zamjenici imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti građanskog, privrednog i stečajnog prava, menadžmenta i računovodstva na period od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani.

(5) Sekretar Komisije imenuje se iz reda službenika Ministarstva.

(6) Predsjednik, članovi Komisije, njihovi zamjenici i sekretar Komisije imaju pravo na naknadu za rad u visini koju propisuje Ministarstvo.

(7) Program i način polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika propisuje Ministarstvo.

Troškovi polaganja stručnog ispita

Član 25c

(1) Troškove polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika iz člana 25a stav 1 tačka 5 ovog zakona snosi lice koje polaže stručni ispit za stečajnog upravnika.

(2) Visinu troškova polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Izdavanje licence

Član 25č

(1) Zahtjev za izdavanje licence za rad stečajnog upravnika (u daljem tekstu: licenca) sa dokazima o ispunjenosti uslova iz člana 25a ovog zakona podnosi se Ministarstvu.

(2) O zahtjevu iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo donosi odluku u roku od 15 dana, od dana prijema zahtjeva.

(3) Licu koje ispunjava uslove iz člana 25a ovog zakona, Ministarstvo izdaje licencu na period od pet godina.

(4) Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove iz člana 25a ovog zakona, Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje licence.

(5) Obrazac licence propisuje Ministarstvo.

Produženje licence

Član 25ć

(1) Stečajni upravnik može da podnese zahtjev za produženje licence.

(2) Zahtjev za produženje licence stečajni upravnik podnosi Ministarstvu najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja licence.

(3) Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana stečajni upravnik podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 25a stav 1 tač. 1, 2 i 7 ovog zakona i prijavu za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika.

(4) O zahtjevu iz stava 2 ovog člana Ministarstvo će odlučiti u roku od 15 dana, od dana održavanja ispita provjere znanja stečajnog upravnika.

(5) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za produženje licence, Ministarstvo po službenoj dužnosti utvrđuje da li stečajni upravnik ispunjava uslove iz člana 25a stav 1 tač. 6 i 8 ovog zakona.

(6) Stečajni upravnik može polagati ispit provjere znanja stečajnog upravnika najviše dva puta uzastopno.

(7) Ministarstvo će odbiti zahtjev za produženje licence ako:

1) utvrdi da je stečajni upravnik prestao da ispunjava uslove iz člana 25a ovog zakona;

2) stečajni upravnik ne položi ispit provjere znanja;

3) je stečajni upravnik više od dva puta u prethodnom petogodišnjem periodu odbio da postupa kao stečajni upravnik bez opravdanog razloga, odnosno ako je u navedenom periodu u više od dva predmeta razriješen dužnosti stečajnog upravnika u skladu sa članom 38 stav 1 tačka 1 do 6 ovog zakona;

4) je prema razriješenom stečajnom upravniku u prethodnom petogodišnjem periodu primijenjena mjera prinudnog izvršenja iz člana 39 stav 4 ovog zakona.

(8) Sud je dužan da bez odlaganja dostavi podatke Ministarstvu o stečajnom upravniku iz stava 7 tačka 4 ovog člana.

Ispit provjere znanja

Član 25d

(1) Ispit provjere znanja stečajnog upravnika polaže se pred Komisijom za polaganje ispita provjere znanja koju obrazuje Ministarstvo.

(2) Komisija iz stava 1 ovog člana ima predsjednika, četiri člana i sekretara.

(3) Predsjednik i članovi Komisije iz stava 1 ovog člana imaju zamjenike.

(4) Predsjednik, članovi Komisije iz stava 1 ovog člana i njihovi zamjenici imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti privrednog i stečajnog prava i menadžmenta na period od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani.

(5) Sekretar Komisije iz stava 1 ovog člana imenuje se iz reda službenika Ministarstva.

(6) Predsjednik, članovi Komisije, njihovi zamjenici i sekretar Komisije iz stava 1 ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju propisuje Ministarstvo.

(7) Program i način polaganja ispita provjere znanja propisuje Ministarstvo.

Troškovi polaganja ispita provjere znanja

Član 25dž

(1) Troškove polaganja ispita provjere znanja iz člana 25d ovog zakona snosi stečajni upravnik.

(2) Visinu troškova polaganja ispita provjere znanja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Prestanak važenja licence

Član 25đ

(1) Licenca prestaje da važi istekom vremena za koje je izdata ili na zahtjev stečajnog upravnika.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana stečajni upravnik podnosi Ministarstvu.

(3) Odluku o zahtjevu iz stava 1 ovog člana Ministarstvo donosi u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Oduzimanje licence

Član 25e

(1) Ministarstvo će oduzeti licencu, ako utvrdi da:

1) prilikom izdavanja licence stečajni upravnik nije ispunjavao uslove iz člana 25a ovog zakona;

2) je stečajni upravnik prestao da ispunjava uslove iz člana 25a ovog zakona.

(2) Postupak oduzimanja licence može da pokrene Ministarstvo, Privredni sud, stranka u postupku, odnosno zastupnik ili punomoćnik stranke, i drugo zainteresovano lice podnošenjem obrazložene inicijative za oduzimanje licence stečajnom upravniku.

Upravno-sudska zaštita

Član 25f

Odluka kojom se odbija zahtjev za izdavanje, odnosno produženje licence, odluka kojom se utvrđuje da licenca prestaje da važi, kao i odluka o oduzimanju licence je izvršna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Registar licenciranih stečajnih upravnika

Član 25g

(1) Ministarstvo u elektronskom obliku vodi i redovno ažurira registar licenciranih stečajnih upravnika.

(2) Registar iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime, broj telefona, e-mail adresu i adresu prebivališta, odnosno boravišta stečajnog upravnika;

2) datum izdavanja licence i broj licence;

3) da li stečajni upravnik ima zasnovan radni odnos i naziv i sjedište pravnog lica kod kojeg je radni odnos zasnovan;

4) o radnoj biografiji i nivou kvalifikacije obrazovanja stečajnog upravnika.

(3) Podaci iz stava 2 ovog člana objavljuju se na internet stranici Ministarstva i na portalu otvorenih podataka.

(4) Podaci iz stava 3 ovog člana dostupni su elektronskim putem korisnicima informacionog sistema pravosuđa.

(5) Stečajni upravnik je dužan da obavijesti Ministarstvo o promjeni podataka iz stava 2 ovog člana.

Upis i brisanje iz registra licenciranih stečajnih upravnika

Član 25h

(1) Stečajni upravnik kome je izdata licenca upisuje se u registar licenciranih stečajnih upravnika odmah nakon izdavanja licence.

(2) Stečajnog upravnika kome je prestala da važi licenca, kao i stečajnog upravnika kome je licenca oduzeta Ministarstvo pravde briše iz registra licenciranih stečajnih upravnika.“

Član 9

Član 26 briše se.

Član 10

U članu 27 stav 1 riječi: „organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde)“ zamjenjuju se riječju: „Ministarstvo“.

U stavu 3 riječi: „sa liste aktom Ministarstva pravde ako se utvrdi postojanje razloga iz člana 26 stav 1 tačka 1 ovog zakona ili“ brišu se.

Član 11

Poslije člana 29 dodaju se četiri nova člana koja glase:

„Imenovanje stečajnog upravnika

Član 29a

(1) Stečajni upravnik se imenuje rješenjem o otvaranju stečajnog postupka.

(2) Izbor stečajnog upravnika vrši se metodom slučajnog odabira iz registra licenciranih stečajnih upravnika iz člana 25g ovog zakona, pomoću algoritma koji je sastavni dio aplikacije pravosudnog informacionog sistema.

(3) Bliži način izbora stečajnog upravnika iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Imenovanje stečajnog upravnika sa dodatnom stručnošću i iskustvom

Član 29b

(1) Ako stečajni sudija smatra da je za vođenje stečajnog postupka potrebno da stečajni upravnik raspolaže sa dodatnom stručnošću i iskustvom, može da, prije donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka, podnese obrazloženi zahtjev sudskoj pisarnici, radi imenovanja stečajnog upravnika u skladu sa članom 29a ovog zakona.

(2) U zahtjevu iz stava 1 ovog člana, stečajni sudija je dužan da navede da stečajni upravnik mora da ispunjava jedan ili više sljedećih uslova, i to da je:

- 1) lice sa položenim pravosudnim ispitom;
- 2) sertifikovani računovođa;
- 3) lice koje je u najmanje deset predmeta bilo angažovano kao stečajni upravnik;
- 4) lice koje ima najmanje pet godina radnog iskustva.

(3) Izbor stečajnog upravnika iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa članom 29a stav 2 ovog zakona.

Žalba

Član 29c

(1) Odluka o imenovanju stečajnog upravnika u rješenju o otvaranju stečajnog postupka iz čl. 29a i 29b ovog zakona smatra se posebnim rješenjem.

(2) Protiv rješenja o imenovanju stečajnog upravnika iz čl. 29a i 29b ovog zakona, stečajni dužnik i povjerioci mogu izjaviti žalbu.

(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja o imenovanju stečajnog upravnika.

(4) Stečajni upravnik imenovan ukinutim rješenjem o imenovanju vrši poslove stečajnog upravnika do donošenja novog rješenja.

(5) Stečajni sudija može izmijeniti rješenje o imenovanju stečajnog upravnika u roku od tri dana od dana prijema žalbe.

(6) Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana dozvoljena je žalba.

Izuzeće stečajnog upravnika

Član 29č

(1) Stečajni upravnik ne može da vodi poslove i zastupa stečajnog dužnika, ako:

1) je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke;

2) mu je stečajni sudija, stranka ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili mu je bračni, odnosno vanbračni supružnik ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije;

3) je zaposlen kod stranke u postupku ili u društvu koje je u većinskom vlasništvu neke od stranaka u postupku, ili je akcionar ili član privrednog društva koje je stranka u postupku;

4) je u prethodnoj godini bio član organa upravljanja ili neko drugo ovlašćeno lice, računovođa ili nezavisni revizor stečajnog dužnika ili njemu povezanog lica;

5) mu je izrečena zabrana članstva u organima upravljanja;

6) ako je imenovanjem za stečajnog upravnika došao u sukob interesa u odnosu na stečajnog dužnika;

7) je povezano lice sa strankom u postupku, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društava; ili

8) postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

(2) Ako stečajni upravnik u toku stečajnog postupka sazna za postojanje neke od okolnosti za izuzeće iz stava 1 ovog člana, dužan je da prekine dalji rad u tom postupku i o tome bez odlaganja obavijesti stečajnog sudiju.

(3) Stečajni sudija će, čim sazna da postoji neki od razloga za izuzeće iz stava 1 ovog člana, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, donijeti rješenje o izuzeću stečajnog upravnika.

(4) Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana primjenju se i na izuzeće privremenog stečajnog upravnika.“

Član 12

U članu 30 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Privremeni stečajni upravnik iz stava 1 ovog člana imenuje se u skladu sa članom 29a stav 2 ovog zakona.“

Član 13

U članu 33 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Stečajni upravnik ne može angažovati lica iz stava 1 tač. 8, 14 i 15 ovog člana, člana 36 stav 7 tačka 6, člana 134 stav 5, člana 160 stav 1 tač. 9 i 10, člana 161 stav 2, člana 164 stav 1 i člana 177 stav 3 ovog zakona, ako su ta lica upisana u registar licenciranih stečajnih upravnika.“

Član 14

U članu 35 stav 1 poslije riječi: „druge radnje“ dodaju se riječi: „koje nijesu u nadležnosti stečajnog upravnika u skladu sa ovim zakonom”.

Član 15

U članu 38 stav 1 tač. 1, 2, 6, 7 mijenjaju se i glase:

„1) ne ispunjava obaveze propisane ovim zakonom ili preuzima radnje kojima može da nanese štetu stečajnom dužniku i stečajnoj masi;

2) ne postupa po nalogu stečajnog sudije i ne poštuje rokove određene ovim zakonom, odnosno utvrđene nalogom stečajnog sudije;

6) nije tražio saglasnost ili nije postupio po pribavljenoj saglasnosti u slučajevima gdje je ovim zakonom predviđena saglasnost stečajnog sudije i/ili odbora povjericilaca;

7) ne ispunjava uslove za imenovanje stečajnog upravnika usljed nastupanja okolnosti koje za posledicu imaju oduzimanje licence.“

Stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) U slučaju postojanja okolnosti iz stava 1 tačka 7 ovog člana i razloga za oduzimanje licence stečajnom upravniku, stečajni sudija je dužan da o tim okolnostima bez odlaganja obavijesti Ministarstvo.“

Član 16

Član 39 mijenja se i glasi:

"(1) Razriješeni stečajni upravnik dužan je da, bez odlaganja, izvrši primopredaju dužnosti novoimenovanom stečajnom upravniku predajom cjelokupne dokumentacije i primopredajom imovine stečajnog dužnika, uz podnošenje izvještaja o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase od dana otvaranja stečaja do dana razrješenja.

(2) Izvještaj mora da sadrži sve podatke iz člana 36 stav 7 ovog zakona.

(3) Obaveza predaje dokumentacije iz stava 1 ovog člana važi i za treća lica, ako se dokumentacija stečajnog upravnika nalazi u njihovom posjedu u trenutku razrješenja stečajnog upravnika i ako to od njih zahtijeva novoimenovani stečajni upravnik.

(4) Ako razriješeni stečajni upravnik ili lice iz stava 3 ovog člana odbije primopredaju imovine i dokumentacije ili odugovlači sa primopredajom, stečajni sudija će, na zahtjev novoimenovanog stečajnog upravnika, bez odlaganja, naložiti primopredaju pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

(5) Žalba na rješenje o razrješenju stečajnog upravnika ne odlaže izvršenje rješenja i obavezu primopredaje dužnosti novoimenovanom stečajnom upravniku.

(6) U slučaju nepostupanja po nalogu iz stava 4 ovog člana stečajni sudija će prema stečajnom upravniku ili trećem licu sprovesti mjere prinudnog izvršenja.“

Član 17

U članu 40 stav 7 briše se.

Član 18

Član 44 mijenja se i glasi:

„(1) Odbor povjericilaca se sastoji od tri ili pet članova, sa najvećim neobezbijedenim ili djelimično obezbijedenim potraživanjima koja nijesu osporena od strane stečajnog upravnika.

(2) Odbor povjericilaca se ne formira ako stečajni dužnik ima manje od tri povjericilaca ili je manje od tri povjericilaca dalo pristanak da budu članovi tog odbora.“

Član 19

U članu 46 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Stečajni sudija može, na predlog većine članova odbora povjericilaca, da razriješi člana odbora povjericilaca ako procijeni da ometa stečajni postupak i preuzima radnje koje štete interesima stečajnog dužnika i ostalih povjericilaca.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Ako bi nakon razrješenja ili gubitka svojstva člana odbora povjerilaca, broj članova odbora povjerilaca bio manji od tri, ili bi spao na paran broj, na zahtjev povjerioca stečajni upravnik je dužan da sazove sastanak svih povjerilaca radi formiranja novog odbora povjerilaca.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 20

U članu 49 stav 1 riječi: „stečajni povjerioci“ zamjenjuju se riječju „povjerioci“.

Član 21

U članu 51 st. 1 i 2 riječi: „Stečajni povjerioci“ zamjenjuju se riječju „Povjerioci“.

U stavu 3 riječi: „Stečajni povjerilac“ zamjenjuju se riječju „Povjerilac“.

Član 22

Poslije člana 53 dodaje se novi član koji glasi:

„Povjerioci po osnovu ugovora o fiducijarnom prenosu prava svojine

Član 53a

(1) Povjerilac čija prava proizilaze iz ugovora o fiducijarnom prenosu prava svojine u stečajnom postupku ima pravni položaj razlučnog povjerioca.

(2) Povjerilac iz stava 1 ovog člana gubi prava iz ugovora o fiducijarnom prenosu prava svojine, nakon otvaranja stečajnog postupka.

(3) Ugovor zaključen suprotno odredbi stava 2 ovog člana je ništav.“

Član 23

U članu 55 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) u prvi isplatni red spadaju:

- potraživanja po osnovu bruto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih u iznosu osnovnih zarada, koje su ostvarili kod poslodavca sa kamatom od dana dospijeca do dana otvaranja stečajnog postupka;

- potraživanja zaposlenih na ime povreda na radu kod stečajnog dužnika, prije i poslije podnošenja predloga za otvaranje stečajnog postupka;“.

Član 24

Član 60 mijenja se i glasi:

„Naknada troškova

Član 60

(1) Predlagač je dužan da, u roku od osam dana od dana dobijanja rješenja od suda, uplati avans na ime troškova stečajnog postupka, koji obuhvataju troškove oglasa, troškove rada stečajnog upravnika i troškove neophodne za obezbjeđenje imovine, u visini koju odredi stečajni sudija.

(2) Avans iz stava 1 ovog člana ne može se utvrditi u visini većoj od 5.000 eura.

(3) Ako predlagač u propisanom roku ne uplati sredstva iz stava 1 ovog člana, sud će odbaciti predlog.

(4) Ako sud utvrdi da je predlog neosnovan i da ne postoje uslovi za pokretanje stečajnog postupka, nastali troškovi, po rješenju suda, izmiruju se iz uplaćenih sredstava iz stava 1 ovog člana.

(5) U slučaju pokretanja stečajnog postupka, u troškove tog postupka ulaze i troškovi prethodnog stečajnog postupka.“

Član 25

U članu 69 riječi: „može trajati najduže“ zamjenjuju se riječima: „po pravilu traje“.

Član 26

U članu 84 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Prebijanje je dopušteno u toku stečajnog postupka, ako je u toku postupka namirenja došlo do uslova za prebijanje između iznosa utvrđenog za namirenje i iznosa, koji je u međuvremenu nastao kao obaveza povjerioca prema dužniku i stečajnoj masi“

Član 27

U članu 107 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Ako stečajni dužnik ili treće lice odbije da izvrši predaju stvari koje ulaze u imovinu stečajnog dužnika, stečajni upravnik će od stečajnog sudije zatražiti da hitno naloži i sprovede prinudno izvršenje.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(3) Stečajni sudija će dostaviti zahtjev protivniku predlagača i može zakazati ročište o odlučivanju po predlogu.

(4) Uz nalog za predaju stvari stečajni sudija može prema stečajnom dužniku ili trećem licu odrediti i mjere prinude, radi sprovođenja izvršenja.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 5.

Član 28

U članu 111 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Stečajni upravnik je dužan da podnese stečajnom sudiji izvještaj o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika sa procjenom mogućnosti reorganizacije, najkasnije do dana prvog sastanka povjerilaca.“

Član 29

U članu 112 stav 2 riječi: „na oglasnoj tabli suda“ zamjenjuju se riječima: „u „Službenom listu Crne Gore“.“

Član 30

Poslije člana 112 dodaje se novi član 112a koji glasi:

„Prijavljivanje potraživanja razlučnih povjerilaca

Član 112a

Razlučni povjerioci podnose prijavu potraživanja na način i u skladu sa uslovima iz člana 112 ovog zakona.”

Član 31

U članu 113 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„(6) Izlučni povjerilac je dužan je da o namjeri da pravo na izlučenje stvari ostvari u drugom sudskom postupku obavijesti stečajnog sudiju i stečajnog upravnika.“

Član 32

U članu 122 stav 4 poslije riječi: „ročišta za glavnu diobu“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno do pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka.“

Član 33

U članu 131 stav 1 poslije riječi: „stečajni upravnik“ dodaju se riječi: „u ime stečajnog dužnika, ili kao zastupnik stečajne mase.“

Član 34

U članu 135 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Obavještenje o namjeri prodaje imovine stečajnog dužnika smatra se da je dostavljeno licima iz stava 1 ovog člana, danom oglašavanja u skladu sa stavom 3 ovog člana.“

Član 35

U članu 137 stav 1 poslije riječi: „preuzimanje imovine“ dodaju se riječi: „sa obezbijeđenim potraživanjem“.

Član 36

U članu 139 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Ako je imovina bila predmet obezbjeđenja potraživanja jednog ili više razlučnih povjerilaca iz ostvarene cijene prvenstveno se namiruju troškovi održavanja i čuvanja imovine i drugih obaveza i radnji vezanih za imovinu u svrhu prodaje, troškovi prodaje koji uključuju i nagradu stečajnog upravnika, a iz preostalog iznosa isplaćuju se razlučni povjerioci čije je potraživanje bilo obezbijeđeno prodatom imovinom u skladu sa njihovim pravom prioriteta.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Namirenje razlučnih povjerilaca po pravilu vrši se u roku od pet dana od dana pravosnažnosti odluke stečajnog upravnika o namirenju razlučnog povjerioca kojom su utvrđeni troškovi prodaje, koji uključuju i nagradu stečajnom upravniku.“

Član 37

Poslije člana 140 dodaje se novi član koji glasi:

„Tržišna naknada

Član 140a

(1) Pod tržišnom naknadom u smislu ovog zakona, smatra se cijena koja je ostvarena prilikom prodaje imovine stečajnog dužnika u stečajnom postupku.

(2) Na zahtjev lica koje je u stečajnom postupku kupilo imovinu u postupku prodaje stečajni sudija daje mišljenje da li je tržišna naknada plaćena, u skladu sa ovim zakonom.“

Član 38

Poslije člana 155 dodaje se novi član koji glasi:

„Registar stečajnih masa

Član 155a

(1) Registar stečajnih masa vodi organ uprave nadležan za registraciju privrednih subjekata.

(2) U Registar stečajne mase, upisuju se podaci o stečajnoj masi, evidentiraju se promjene registrovanih podataka, kao i brisanje podataka o stečajnoj masi dužnika.

(3) Registar iz stava 1 ovog člana se vodi kao jedinstvena, centralna, javna elektronska baza podataka o stečajnoj masi.

(4) Rješenje iz člana 155 stav 2 ovog zakona, stečajni sudija dostavlja organu uprave nadležanom za registraciju privrednih subjekata, radi registracije stečajne mase stečajnog dužnika u Registar stečajnih masa.

(5) Nakon registracije stečajne mase u skladu sa stavom 4 ovog člana, organ uprave nadležan za registraciju privrednih subjekata vodi i redovno ažurira Registar stečajne mase na osnovu izvještaja koje dostavlja stečajni upravnik koji zastupa stečajnu masu.

(6) Bliži način upisa i vođenja Registra stečajnih masa propisuje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije."

Član 39

U članu 168 stav 6 mijenja se i glasi:

„(6) Danom početka primjene plana reorganizacije smatra se dan pravosnažnosti rješenja kojim se stečajni postupak obustavlja.“

Član 40

U članu 170 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(5) Podnosilac plana je dužan da izmiri troškove stečajnog postupka i obaveze stečajne mase u roku od 60 dana od dana, pravosnažnosti rješenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije.

(6) Ako podnosilac plana ne postupi u skladu sa stavom 5 ovog člana, smatra se da plan reorganizacije nije usvojen, a stečajni postupak prema stečajnom dužniku nastavlja se bankrotstvom.“

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 7 i 8.

Član 41

U članu 171 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Povjerioci čija su potraživanja nastala prije usvajanja Plana reorganizacije, a nijesu obuhvaćena planom, i koji nijesu prijavili svoja potraživanja u stečajnom postupku, ne mogu namiriti to potraživanje prinudnim putem u toku sprovođenja reorganizacije.“

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 3 do 6.

Član 42

Poslije člana 208a dodaje se pet novih članova koji glase:

„Započeti postupci

Član 208b

(1) Stečajni postupci pokrenuti po Zakonu o stečaju („Službeni list CG“, br. 1/11, 53/16, 32/18 i 62/18), u kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije donijeto rješenje o glavnoj diobi okončaće se po odredbama ovog zakona.

(2) Stečajni upravnici imenovani u postupcima pokrenutim po Zakonu o stečaju („Službeni list CG“, br. 1/11, 53/16, 32/18 i 62/18), nastaviće rad u tim postupcima do njihovog okončanja, pod uslovom da u skladu sa članom 208c st. 1 i 2 ovog zakona podnesu prijavu i polože ispit provjere znanja.

Rok za podnošenje prijave i polaganje ispita

Član 208c

(1) Stečajni upravnik koji je na dan stupanja na snagu ovog zakona upisan na listu stečajnih upravnika, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese Ministarstvu prijavu za polaganje ispita provjere znanja iz člana 25d ovog zakona.

(2) Stečajni upravnik iz stava 1 ovog člana dužan je da položi ispit provjere znanja stečajnog upravnika u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika.

(3) Ministarstvo će sa liste stečajnih upravnika brisati stečajnog upravnika koji:

1) nije podnio Ministarstvu prijavu za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ili

2) nije položio ispit provjere znanja u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave za polaganje ispita za provjeru znanja stečajnog upravnika.

Uspostavljanje registra licenciranih stečajnih upravnika

Član 208č

(1) Registar licenciranih stečajnih upravnika uspostaviće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do uspostavljanja registra iz stava 1 ovog člana, stečajni upravnici će se imenovati sa liste stečajnih upravnika koja je utvrđena u skladu sa Zakonom o stečaju („Službeni list CG“, br. 1/11, 53/16, 32/18 i 62/18).

Obaveza podnošenja zahtjeva za izdavanje licence

Član 208ć

Stečajni upravnik koji je upisan u listu stečajnih upravnika i koji je položio ispit provjere znanja stečajnog upravnika je dužan da Ministarstvu podnese zahtjev za izdavanje licence za rad stečajnih upravnika u roku od 15 dana od dana uspostavljanja registra licenciranih stečajnih upravnika.

Uspostavljanje registra stečajnih masa

Član 208d

Registar stečajnih masa uspostaviće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 43

Poslije člana 209 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Rok za usklađivanje podzakonskih akata

Član 209a

(1) Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o stečaju („Službeni list CG“, br. 1/11, 53/16, 32/18 i 62/18).

Primjena

Član 209b

(1) Odredbe čl.25a do 25ć, čl. 25đ do 25h, čl. 29a, 29b, 29c i člana 30 stav 2 ovog zakona, primjenjivaće se nakon godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Danom početka primjene odredbi iz stava 1 ovog člana, prestaju da važe odredbe čl. 25, 27, 28 i 29 Zakona o stečaju („Službeni list CG“, br. 1/11, 53/16, 32/18 i 62/18).“

Član 44

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 09-2/21-6/11

EPA 377 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

4.

Na osnovu člana 55 stav 1 tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
O IZMJENAMA NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE
UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list CG“, broj 108/21) u članu 1 stav 1 tačka 1 riječi: „u trajanju od 14 dana“ zamjenjuju se riječima: „u trajanju od 10 dana“.

U tački 2 riječi: „u trajanju od 10 dana“ zamjenjuju se riječima: „u trajanju od sedam dana“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Vrijeme iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana računa se od dana kada je pozitivnim rezultatom PCR testa ili brzog antigen testa na novi koronavirus potvrđena ta zarazna bolest.“

Član 2

Član 5 mijenja se i glasi:

„Licima koja su smještena u samoizolaciju prije stupanja na snagu ove naredbe, mjera samoizolacije prestaje u skladu sa ovom naredbom.“

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:8-501/20-129/3249

Podgorica, 10. januara 2022. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

5.

Na osnovu člana 131 stav 4 Zakona o strancima („Službeni list CG”, broj 12/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

P R A V I L N I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O PRAVILIMA BORAVKA I KUĆNOM REDU U
PRIHVATILIŠTU ZA STRANCE

Član 1

U Pravilniku o pravilima boravka i kućnom redu u Prihvatišću za strance („Službeni list CG”, broj 53/18) član 56 mijenja se i glasi:

„U slučaju smrti stranca, rukovodilac Prihvatišta, bez odlaganja, obavještava:

- pretpostavljenog starješinu,
- diplomatsko konzularno predstavništvo države porijekla, preko organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove,
- njegovog pravnog zastupnika, ako ga je imao,
- porodicu stranca ili drugo lice koje je odredio stranac, ako se nalaze na teritoriji Crne Gore.

Posmrtni ostaci stranca predaju se porodici stranca ili drugom licu koje je odredio stranac, a ako to nije moguće, sahrana će se obaviti na mjesnom groblju, u skladu sa vjerskim obredima stranca.

U roku od 48 časova od utvrđene smrti stranca, rukovodilac Prihvatišta sastavlja izvještaj u vezi sa okolnostima smrti i preduzetim mjerama i dostavlja ga pretpostavljenom starješini.“

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

01 Broj: 040/21-24184

Podgorica, 31. decembra 2021. godine

Ministar,
mr **Sergej Sekulović**, s.r.

6.

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, br.40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a u vezi sa članom 5 Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list Crne Gore“, br. 83/09 i 75/18), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU STOPE ZATEZNE KAMATE ZA
PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2022. GODINE**

1. Za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine stopa zatezne kamate iznosi 8,00%.

Br. 0102-2-1/2022

Podgorica, 4. januar 2022. godine

Centralna banka Crne Gore
Guverner,
dr **Radoje Žugić**, s.r.